


Pierrette Bérengier

Conte



C.I.E.L. d'Oc

Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

LOU MAS DI CHABRIE

Ero bon de camina au soulèu, coume acò! I'avié tant de tèms que l'esperavo aquéu moumen benesi. Voung long mes, voung long mes dins la tristo vilasso pièi, enfin, despièi aièr, lou païs, lou soulèu, lis erbo e li pèiro. Lis amavo aquéli draiòu roucassous dóu planestèu di Gras. Païs cauquié, atapa à perdo de visto de pèiro blanco, de muraio à pèiro seco e de clapié.

Ero bon de camina au mitan di clot de ferigoulo e de lavando. Emé li cade e li bouis, tout acò sentié qu'embaumavo!

Aro, lou soulèu picavo; leva quàuqui cigaloun, lou mounde di bèsti s'èro amudi. Plus rèn; èro soulet, lou Pèire, tout soulet e s'espoumpissié d'aire, de soulèu, de calour.

Uno chaminèio pounchejavo entre dous auciprè. Ero lou mas famous, di Chabrié. N'i'avien talamen parla au vilage, mai jamai avié fa tira tant liuen. Enfin, pèr lou proumié cop, l'anavo vèire de proche aquéu mas.

*

Un gros mas, un mas gros coume tout un amèu, un mas que dès famiho i'aurien tengu à l'aise. Vuei, un vièi ome e sa sorre, tout soulet em'un chin e tres cat. Plus ges de galino, plus ges de cabro, èron trop vièi pèr n'en teni.

Soulet, tóuti dous, dins aquel oustalas, aurias pouscu crèire que vivien ensèn. Que noun! I'avien counta, au vilage, que s'èron leva la paraulo un jour que lou chin de l'Ernestou avié empassa uno galino de la Fineto. S'èron leva la paraulo, e pèr toujour. Acò fasié...? Oh, fasié talamen tant de tèms... Lou jouine medecin se rapelavo plus, tout pichot dejá, èro ansin. Vint an, de segur mai!...

Tout à-n-un cop ausis darrié d'un cade, uno voues que lou sono:

- "Moussu, moussu, me poudrias pas ajuda? I'a tres jour que li contro-vènt de moun fraire soun barra, i'es belèu arriba quicon. Siéu souleto, ai pas la forço d'escranca